

## t28\_partit\_2

(TMZDXeRUY3ehNdg9CP7ixDyVp6VohwXnWGE)

October 27, 2020

Let  $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v5\_relat\_2 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $r5\_relat\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_relat\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k4\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_relat\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. (v1\_relat\_1 X2) \Rightarrow ((k4\_tarski X0 X1 \in X2) \Rightarrow ((X0 \in k1\_relat\_1 X2) \wedge (X1 \in k1\_relat\_1 X2))) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (v1\_relat\_1 X0) \Rightarrow (\forall X1. (r5\_relat\_2 X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X2. \forall X3. \neg (X2 \in X1) \wedge ((X3 \in X1) \wedge ((k4\_tarski X2 X3 \in X0) \wedge (k4\_tarski X3 X2 \in X0)))))) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (v1\_relat\_1 X0) \Rightarrow ((v5\_relat\_2 X0) \Leftrightarrow (r5\_relat\_2 X0 (k1\_relat\_1 X0))) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 X1))) \Rightarrow (v1\_relat\_1 X2) \quad (4)$$

### Theorem 1

$$\forall X0. (\neg v1\_xboole\_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. (\neg v1\_xboole\_0 X1) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 X0))) \Rightarrow ((v5\_relat\_2 X2) \Rightarrow (r5\_relat\_2 X2 X1))))$$